


Tatso ya dijo tša baVenda

Sepedi
kgato

2B



Ulwazi
Lwethu

Mpho Witness Makwarela

Ditlhaka (poeletšo)

tw, nw, hw, gw, rw, lw

Ditlhaka tše diswa

kw, sw

Tatso ya dijo tša baVenda

Sepedi

kgato 2B

ISBN: 978-1-77981-169-1

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongwadi: Mpho Witness Makwarela

Mofetoledi: Zodwa Sebashe

Moswantšhi: Vusi Malindi

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatišo ya mathomo 2023

Tatso ya dijo tša baVenda




Mpho Witness Makwarela

Lehono re tlide go ithuta ka dijo tša setšo.

Baithuti ba tlide le dijo tšeо ba di ratago.


Ba tlide go arolelana dijo tša go
fapanafapanana.




Thabo o tlišitše thelele.

Tlaleng yena a tliša dikgobe.

Letlantheng a feleletša ka moka tšeо di lego
dikotlelong.



Motlatšo a bea kgodu tafoleng,
Thušo a ba fa morogo wa lefodi.
Ka moka ba ile ba leka kgodu.
“Mmm, di bose,” ba realo.
Letlantheng a gorelela dijo ka moka tše di
šetšego.




Thabiso le Tladi ba bula dikotlelo tša bona.

Joo! Dipodile le mabitsi.

Bana ba babedi ba di leka.

“Di a jega,” ba bolela ka boleta.

Letlantheng a di fetša ka moka!



Lethabo le Thabang ba bula dikotlelo tša bona.

Ba tlišitše mašotša le ditšie.

“Aowa, Aowa!” Re ka se di je.

Bathabile a di leka. “Di bose”

Letlantheng a feleletša ka moka!



Baithuti ka moka ba kgotsofetše ge e se
Letlantheng.

“Morutišigadi, a ga se nako ya dijo?

Nna ga se ka khora.” Ke Letlantheng yoo.

Baithuti le Morutišigadi Thamaga ba sega.

Ting! Ting! Ting! Ke matena.





**Ulwazi
Lwethu**

Readers

Kgato 1

- Namune a Nanana
- E ba bonolo Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala metomo
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa neng?
- Lerato la mafahlana
- Jase e Fetogile

Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketša meetse
- Meetse a ka mo le ka mo
- Monyai wa mathaithai
- Šibelane sa Tinyiko
- Roko ya Mebalabala
- Tatso ya dijo tša Tšivenda
- Bula, Tswalela, Tšweletše
- Dietra tša Phuthi tše diswa
- Folaga ya Venda
- Leseke la gauta
- Sebapadi sa Maemo
- Tšalatšala wa sengangele
- Kakanyo ye botse ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmtla wa mahlajana

Kgato 3

- Sehlare sa Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le dikgabo
- Matwetwe le dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja segwagwa
- Motswako o bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapi
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go nna!
- Dipoo di a Itfeletše
- Mosetsana wa mabjoko
- Mehuta ya dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba bohlale
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja mpshikela
- UNomadlakadlaka onesibindi!
- Inkinga engadini kagogo
- Isicathulo esihle
- Iphupho likaSiviwe

Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molalatladi wa Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moori ya phethagalā
- Bolwetši bja dikolobe
- Ntombi o swara lehodu
- Pule o ttiša mmele
- Tate molaodi wa serapa sa diphoofolo

Kgato 5

- Go thuša Rakgolo go fola
- Mae a Kgarebong a timela
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la diphoofolo
- Mehlaré ya Afrika Borwa
- Toro ya Dimpho



Room to Read




NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašeleng go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tše di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweleditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.



Ulwazi
Lwethu



ISBN: 978-3-77983-369-3

9 783779 811691